

Bukapuiso ya Ditumiso

MOPHATO


1

SETSWANA

PUO YA GAE

KGWEDITHARO 3






Bukapuiso ya Ditumiso

MOPHATO 1 | KGWEDITHARO 3


SETSWANA

Diteng

Kgwedittharo 3.....	1
Thitokgang: Diaparo tsa rona	2
Beke 1.....	4
Beke 2.....	5
Thitokgang: Bonkoko ba rona	6
Beke 3.....	8
Beke 4.....	9
Thitokgang: Re tshamekela kwa ntle	15
Beke 5.....	17
Beke 6.....	23
Thitokgang: Re a ipuelela	29
Beke 7.....	31
Beke 8.....	37



KGWEDITHARO 3



Thitokgang: Diaparo tsa rona

Tokafatso ya puo:

Maele

Polelwana e mafoko a yone a nang le bokao jo bo farologaneng le bokao jwa mmatota.

Motho yo o dikobo dikhutswane

Seno se kaya gore motho o humanegile.

Dikgang:

Baki eo ke ya me



Borokgwe jo bo ntshwanelang



Tlotlofoko

go roroma: O roroma ka gone o ikutlwa o tsidifetse thata kgotsa o tshogile.

boruma: Go nna boleta thata le bothitho.

go gola go feta: Go gola thata mo go sengwe mo se sa tiholeng se go lekana.

letsela: Selo se diaparo di dirilweng ka sone.

e tiile: Ga e boleta, go thata go e apara.


e kgolwane: E kgolwane ga e a gagamala mo mmeleng.

diaparo: Se batho ba se aparang.

bogolo: Gore selo se segolo kgotsa se sennye go le kana kang.



phuthologile: Diaparo tse di bonalang di le dintle mo mmeleng wa gago.

Botsa balelapa la gago:



Diaparo tsa gago tse
di gaisang ke dife? O
ne o di apere neng?

O ne o ka itumelela
go apara diaparo
tsa mmala ofe
ngwaga otlhe?
Goreng?





Medumopuo

Refosanang go
boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go kopanya medumo:

mo	no	me	ne
----	----	----	----

Refosanang go buisa mafoko:

oma ena mena ema

Refosanang go buisa:

O loma ka meno.

O moma molomo.

Molomo o a oma.

O na le lenala.

O nota ka lenala.

O bona lebatl.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Kopololela mo bukeng ya gago:

E na le molomo.

A o bona mola?



Medumopuo

Refosanang go
boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go kopanya medumo:

ru	reê	leê	ro
----	-----	-----	----

Refosanang go buisa mafoko:

rua reêla roma leê

Refosanang go buisa:

O re neêla mae.

Rona re bona maru.

Koko e na le leê.

Mokoko ga o na leê.

Rona re rua dikoko.

Malome o rema kota.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Kopololela mo bukeng ya gago:

Moruti o roma bana.

A o rata kolobe?



Thitokgang: Diaparo tsa rona



Medumopuo

Ba refosana go boeletsa medumo eno:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go kopanya nedumo eno:

te	fo	di	teko
----	----	----	------

Ba refosana go buisa medumo:

fo la di ra du ta fe la

Ba refosana go buisetsa kwa godimo:

Dipodi di feta kala e tala.

Dikoloi di a duma.

Ba roba kala e telele.

Kubu e a fula.

Dikoko di fata mabele.

Bana ba feta ka lebelo.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Kopololela mo bukeng ya gago:

Dikoloi di a feta.

A o a feta?



Medumopuo

Refosanang go boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go kopanya medumo:

se	nô	wi	sa
----	----	----	----

Refosanang go buisa mafoko:

sela nôka wisa sala

Refosanang go buisa:

Wena sala o sila.

Malome o bolawa ke nôka.

Selelo se a tena.

Sela selo sele.

O wisa selo.

A bana ba a rôka?



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Kopololela mo bukeng ya gago:

O seke wa wisa mae.

A o rôka ka nalete?



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko:

tima

rafa

semela

leê



Thelelo

Refosanang go buisa:

Bana ba roba kota.

Kota e tukisa molelo.

Malome o bona mosi.

O leba bana le molelo.

Malome o leleka bana.

Molelo o ka ba fisa.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Kopololela polelo ka mo bukeng ya go kwalela ya gago:
Feleletsa polelo ka lefoko le le neepagetseng.

1. Bana ba bona ____.

2. Malome o ____ kota.

3. Mosadi ____ mosese.

kubu

rema

rôka




Medumopuo

Refosanang go buisa modumo:



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

p p p p p p p p p



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Ba refosana go buisa medumo:

b	U	m	t
e	N	f	ô



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko:

puo	Pelo
pina	peba



Thelelo

Refosanang go buisa:

Pula e a na.

Bana ba rata pula.

Ba opela pina e e monate.

A pula e monate?

Ba opela ba bo ba bina.

Pula e a medisa.



Medumopuo

Refosanang go kopanya medumo eno:




+



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

P P P P P P P

peba Pene



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko:

mpa

pompo

kampa

rôna

mpepe

setampa



Thelelo

Refosanang go buisa:

Setampa se monate.


Malome o reka setampa.

O reka setampa.

Bana ba rata setampa.

Malome o rata setampa.

A re setampa se molemo.



Kanelokgang ya Maitlhamelo



Medumopuo

Refosanang go buisa modumo:



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:

y

Kopololela mo bukeng ya gago:

y y y y y y y y y



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Ba refosana go buisa medumo:

o	M	r	F
Y	t	u	ô



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko:

yona

apaya

yole

boyona



Thelelo

Refosanang go buisa:

Yarona o bona tau.

Tau yona e a loma.

Yona ga e bone Yarona.

Seno se kaya gore e lebile gosele.

Yarona o na le lebelo.

O sia tau.



Medumopuo

Refosanang go kopanya medumo eno:




+



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

Y Y Y Y Y Y Y

yole Yarona



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko:

leswe

leswana

yona

boswa

apaya

yona



Thelelo

Refosanang go buisa:

Bana ba newa boswa.

Dikoko di fata lerole.

Lerole le dira leswe.

Podi le yona e dira leswe.

Yona e fata lerole.

Koloi ka boyona e dira leswe.

E dira lerole.




Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Aga mafoko o dirisa medumo eno:
Kwala mafoko mo bukeng ya gago.

p	m	y	s	w
o	b	l	e	a

s-e-b-a
l-e-s-w-e



Thelelo

Refosanang go buisa:

Dikoko di a swa.

Boswa ba dipelesa

Malome o na le boswa.

O naya yole boswa ba pelesa.

Malome o abela Yarona boswa.

Malome o ila leswe.

Ga a abele bana ba ba leswe boswa.

O na le boswa ba dipelesa.



Go tlhaloganya

Mang?

Boswa ke ba mang?

1. Boswa ka ba Yarona.
2. Boswa ke ba bana.

Thitokgang: Bonkoko ba rona

Tokafatso ya puo:

Pina

Mafoko a kwadilwe go opelwa, gantsi ka mmmino. Dipina go le gantsi di akaretsa morethetho, poeletso, le raeme go thusa go anela kgang kgotsa go ntsha maikutlo.

Nkoko ke yole, Mo thoko ga tsela, O bolawa ke pelo, pelo le mafatlha. O ka mmona a fudua pitsa, O ka mmona a fudua pitsa, o ka mmona a fudua pitsa. A ikobakoba.

Bonkoko ba a re tlhokomela le fa ba lwala ba re apeela dijo.

Dikgang:

Kgang ya ga nkoko



Sopo ya ga nkoko ya maje



Tlotlofoko

letsopa:	Mofuta wa mmu o boleta o o ka bopwang go dira dipitsa kgotsa dilwana tse dingwe.
bopilwe:	Bopile sengwe mo sebopegong se se rileng.
senyegile:	Sentswe thata moo go sa kgonegeng gore e ka diriswa sentle gape.
komelelo:	Paka e telele e e nang le pula e nnye thata kgotsa e e sa neng gotlhelele.
setswaki:	Nngwe ya didiriswa tse di tshelwang go apaya dijo tse di monate.
moletlo:	Dijo tse dintsi, tse di kgethegileng tse di jewang le batho ba le bantsi.
nkoko:	Mme wa mmaago kgotsa rrago.
losika:	Motho wa mo lelapeng la gaeno.

v

Tlotlofoko


ngwao: Sengwe se batho ba se dirang ka metlha fa nako e ntse e tsamaya.

Botsa balelapa la gago:



O ne o dira dilo di fe
le nkokoago fa o ne o
lekana le nna?

Bonkoko ba me ba
ne ba ntse jang
fa ba ne ba sa le
bašwa?





Medumopuo

Refosanang go buisa modumo:



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

g g g g g g g g g



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Ba refosana go buisa medumo:

y	s	m	G
o	P	e	w



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko:

gasa

gona

pega

gopola



Thelelo

Refosanang go buisa:

Mogale o rema kota.

O goga kota ka mogala.

Ke mogala o motala.

A mogala o lekane?

Mogale o reka megala ka gale.

O lekelela megala.



Medumopuo

Refosanang go kopanya medumo eno:




+



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

G G G G G G G

gamola Gaupe



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko:

gagwe

logwa

gogwa

agwa

begwa

segwa



Thelelo

Refosanang go buisa:

Kota e segwa ka saga.

Sega o loga moriri.

O logwa moriri ke Kagiso.

Moriri o logwa ka ulu.

Fela Kagiso ga a loge moriri ka ulu.

Moriri wa ga Sega o motelele.

O lekane go ka logwa fela.



Thitokgang: **Bonkoko ba rona**



Medumopuo

Refosanang go buisa modumo:



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

h h h h h h h h h



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Ba refosana go buisa medumo:

y	e	H	u
i	b	G	l



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko:

hupa	huma
hibila	holo



Thelelo

Refosanang go buisa:

Mogwebi o a huma.

O humiswa ke go rekisa.

Fa a huma o a itumela.

A re o tla naya bahumanegi madi.

Mogwebi o itumelela go aba.



Medumopuo

Refosanang go kopanya medumo eno:




+



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

H H H H H H H

hulara Huma



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko:

Iwala

hula

Iwesa

ilwa

rolwa

selwa



Thelelo

Refosanang go buisa:

Go hupa mosi go a lwadisa.

Mosi o dira gore ke hupelwe.

Go hema mosi go a lwadisa.

Malome a re bana ba katoge mosi.

Fa ba hema mosi ba ka lwala.

Go lwadiswa ke mosi go kotsi.




Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Aga mafoko o dirisa medumo eno:
Kwala mafoko mo bukeng ya gago

g	w	h	l	e
s	a	u	i	r

s-e-l-w-a
h-u-l-a-r-a



Thelelo

Refosanang go buisa:

Mosi o dira gore ke hupelwe.

O se heme mosi

Bana ba bona mosi.

Molelo o a tuka.

Bana ba tabogela go tima molelo.

Fa ba taboga ba a hemelwa.

Ba ka hupa mosi.

Fa ba ka hema mosi ba ka lwala



Go tlhaloganya

Eng?

Bana ba bona eng?

1. Bana ba bona molelo.
2. Bana ba bona mosi.



Medumopuo

Refosanang go buisa modumo:



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

j j j j j j j j



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Ba refosana go buisa medumo:

H	o	U	I
W	e	m	i



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko:

jala	dijo
jalo	jela



Thelelo

Refosanang go buisa:

Molemi o jala dimela.

Tiro ya gagwe ke go lema.

Dijalo di godiswa ke pula.

Molemi o roba a bo a rekisa dijalo.

Fela dikubu di jela molemi dijalo.

Ka ga jalo molemi o a di leleka.



Medumopuo

Refosanang go kopanya medumo eno:




+



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

J J J J J J J

jaka Jobo



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko:

ojwa

sejwa

dujwa

kojwana

ajwa

rojwa



Thelelo

Refosanang go buisa:

Kota e rojwa ka selepe.

Dijo di ajwa ke moapei.

Moapei a re go ajwa ga dijo go molemo.

Mabele a rojwa ke molemi mariga.

Molemi o abela moapei mabele.

Go ajwa ga mabele go molemo.

Go naya bahumanegi dijo.



Kanelokgang ya Maitlhamelo



Medumopuo

Refosanang go buisa modumo:



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

š š š š š š š š



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Ba refosana go buisa medumo:

j	E	w	a
L	š	r	d



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko:

šaba

šaka

sešabo

šele



Thelelo

Refosanang go buisa:

Sekolo se šele.

Go šele dibuka.

Ditafole le ditulo ga di a ša.

Molelo o bakilwe ke setofo.

Fela ga go o ša ope.

Go bonolo gore dilo di šelele.



Medumopuo

Refosanang go kopanya medumo eno:



+



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

š š š š š š š

šepa Bošha



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko:

šwalane

bošwa

rašwa

mašwi

šiti

mašwalo



Thelelo

Refosanang go buisa:

Podi e bošwa ka mogala.

Malome o gama podi.

Podi e bošwa ka mogala.

Fa o sa e bofe e a raga.

Mogala o dira gore e seke ya raga mašwi.

Mašwi a podi a monate.




Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Aga mafoko o dirisa medumo eno:
Kwala mafoko mo bukeng ya gago.

g-o-l- e-g-a
m-o-š-w-a

j	š	w	g	e
l	o	s	a	m



Thelelo

Refosanang go buisa:

Podi e bošwa ka mogala.

Meno a šaka

Bana ba bone meno a šaka.

Ba a bone mo godimo ga mošawa.

Meno a šaka a bogale.

Morutabana le ena o leba meno.

A re meno ke a bogologolo.

Meno a ne a bipilwe ke mošawa.



Go tlhaloganya

Eng?

Bana ba bone eng?

1. Bana ba bone meno a šaka.
2. Bana ba bone meno a a bogale.

Thitokgang: Re tshamekela kwa ntle

Tokafatso ya puo:

Maele

Polelwana e mafoko a yone a nang le bokao jo bo farologaneng le bokao jwa mmatota.

Fa le go tlhabetse o le aramele.

Bana ba tshwanetse go dirisa tšhono ya go tshameka kwa ntle fa letsatsi le tlhabile go le bothitho.

Dikgang:

**A re tshamekeng
Bhati**



**Letsatsi la
dikgakologo la go
gasana ka metsi**



Tlotlofoko

go phutlhama: Go wela fa fatshe kgotsa go digwa.

**go thibela
dino:** Go tshwara, go emisa kgotsa go kolopa kgwele go thibela setlhophapha se sengwe gore se se ka sa kgona go bona nno.

**go sa
tlhaloganyane:** Fa batho ba akanya dilo tse di sa tshwaneng ka gone ba sa tlhaloganyane sentle.

setlha: Karolo ya ngwaga, e e jaaka selemo, letlhabula, mariga kgotsa dikgakologo.

sentlhaga: Legae le nonyane e le agelang mae le masea a yone.


kolobile: Go koloba thata.

**motshameki
mmogo:** Motho yo o leng mo setlhopheng mmogo le wena.

gopotsa: Go thusa mongwe go gopola sengwe.

motlae: Serai se mongwe a se dirang a tshameka le motho yo mongwe maithomo e le go ijesa monate.

Botsa balelapa la gago:



Ke metshameko efe e
o neng o e tshamekela
kwa ntle fa o sa le
monnye?

A o kile wa
gobala fa o ne
o tshamekela
kwa ntle? A o ka
ntlotlela gore go
diragetse eng?






Medumopuo

Refosanang go buisa modumo:



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

kg kg kg kg kg kg



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Ba refosana go buisa medumo:

m	e	l	Kg
a	O	p	s



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko:

kgomo

kgopa

kgama

kgamelo



Thelelo

Refosanang go buisa:

Bana ba a taboga.

Ke kgaisano ya mabelo.

Bana ba leka go gaisana.

Fela ba kgojwa ke maje.

Maje a wisa bana fela ga ba a gobala.

Bana ba itumelela kgaisano.



Medumopuo

Refosanang go kopanya medumo eno:




+



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

Kg Kg Kg Kg Kg
kgole Kgosi



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko:

nkgo

ronkga

nkgisa

nkgelela

nkgoma

nkgata



Thelelo

Refosanang go buisa:

Mosi o nkgabosula.

Mosimane yo o bodipa o a nkgata.

Ga ke rate fa a nkgopisa.

Fa a nkgata o a nkgopisa.

Morutabana o a mo kgalema.

A re a kgaotse makgakga.



Thitokgang: Re tshamekela kwa ntle




Medumopuo

Refosanang go buisa modumo:



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

ng ng ng ng ng ng ng



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Ba refosana go buisa medumo:

k	o	w	Ng
p	a	m	kg



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko:

ngaka

mong

ngala

ngoka



Thelelo

Refosanang go buisa:

Malome ke ngaka ya bana.

O alafa bana ka melemo.

Ngaka o re bana ba a gobala.

Bana ba a ngapana.

Bana ga ba rate melemo wa ngaka.

Bana ba re melemo o a baba.



Medumopuo

Refosanang go kopanya medumo eno:



+



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

Ng Ng Ng Ng Ng
bongola Ngwato



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko:

ngwana

ngwaga

lengwa

angwa

rongwa

longwa



Thelelo

Refosanang go buisa:

Ngwaga o a fela.

Pula e dira gore menang e ate.

Bana ba longwa ke menang.

Ngwana o a ingwaya.

Fa a ingwaya o a lwala.

Menang e dira gore ngwana a lwale.




Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Aga mafoko o dirisa medumo eno:
Kwala mafoko mo bukeng ya gago.

ng-o-k-a
ng-w-e-d-i

ng	w	kg	d	a
i	k	p	o	e



Thelelo

Refosanang go buisa:

Ngaka e a alafa.

Ngwana o ngadile

Ngwana o a lwala.

Malome o mo isa ngakeng.

Ngaka o naya ngwana molemo.

Fela ngwana ga a rate molemo.

Ngwana o ngadile.

A re molemo o a baba.



Go tlhaloganya

Eng?

Ngwana o dira eng?

1. Ngwana o a lwala.
2. Ngwana o ngadile.




Medumopuo

Refosanang go buisa modumo:



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

kh kh kh kh kh kh



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Ba refosana go buisa medumo:

p	kg	ng	M
u	J	A	i



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

khumo

khibidu

khubama

sekhurumelo



Thelelo

Refosanang go buisa:

Khumo o apeile dijo.

O khurumela dijo ka sekhurumelo.

Ke sekhurumelo sa galase.

Khumo o kgopa sekhurumelo.

Sekhurumela se a wa.

Sekhurumelo se na le leswe.



Medumopuo

Refosanang go kopanya medumo eno:




+



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

Kh Kh Kh Kh Kh
khibidu Khumo



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko:

nkhula

nkhumisa

nkhemisa

nkhubamela

khutlo

nkhulela



Thelelo

Refosanang go buisa:

Go rekisa mae go a nkhumisa.


Mogwebi o a nkhumisa.

O nkhumisa ka go reka mae a rona.

Madi a tliša khumo.

Fela lerato le lona le a nkhumisa.

Le nkhumisa maikutlo.



Kanelokgang ya Maitlhamelo




Medumopuo

Refosanang go buisa modumo:



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

ph ph ph ph ph ph



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Ba refosana go buisa medumo:

kh	u	m	s
I	l	e	Ph



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko:

phala	phuti
phiri	pholo



Thelelo

Refosanang go buisa:

Phuti le phala ke diphologolo.

Diphuti di ja dimela.

Nama ya phuti e a jewa.

Nama ya phala le yona e a jewa.

Nama ya phala e monate.



Medumopuo

Refosanang go kopanya medumo eno:




+



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

Ph Ph Ph Ph Ph Ph
phiso Phuti



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko:

mphala

mphisa

mphamolela

dimpho

mphumola

pharakano



Thelelo

Refosanang go buisa:

Bana ba mphamolela dijo.

Malome o mphile mpho.

Ke mpho ya buka.

Ke rata mpho ya buka.

Dimpho di a itumedisa.

Re abelana dimpho ka gale.

O ka aba sengwe le sengwe.




Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Aga mafoko o dirisa medumo eno:
Kwala mafoko mo bukeng ya gago.

n	kh	o	ph	l
k	a	e	p	m

ph-e-p-a
m-ph-e-k-o-l-a



Thelelo

Refosanang go buisa:

Malome o rata Mpho.

Mpho ya ga Khumo

Khumo o newa mpho.

Ke mpho ya dilwana.

Ke ya go bopa sekepe.

Ga ke fufegele Khumo.

Khumo le ena ga mphufegele.

O a itumela fa ke newa dimpho.



Go tlhaloganya

Eng?

Khumo e na le eng?

1. Khumo o na mpho.
2. Khumo o na le dilwana.

Thitokgang: Re a ipuelela

Tokafatso ya puo:

Seane

Polelwana ya setso e e nang le molaetsa wa tsiboso kgotsa kgakololo go dirisiwa mafoko a tshwantshiso.

Ngwana yo o sa lelang o swela mo tharing.

Fa o sa bolele mathata a gago, o ka se bone thuso.

Dikgang:

**Leina la me ke
Kewarona**



**Sekipa se sentšhwa
sa ga Botlhale**



Tlotlofoko

papetlana ya leina: Letshwao le le nang le leina la motho mo go lone.

tsentswe mo boemong jwa: Go tlosa selo se le sengwe o bo o tsenya se sengwe mo boemong jwa sone.

go tlhobaela: Go ikutlwa o tshogile kgotsa o akanya gore go ka diragala sengwe se se sa siamang.

kgatlhwa ke sengwe: Go leba sengwe ka gone o se rata thata.

go ineela: Tharabololo e mo go yone motho mongwe le mongwe a ineelang go le gonnye gore batho ka bobedi ba dumelelane.

akantsha: Go naya kgopolo ka se mongwe a ka se dirang.

go ipuelela: Go bolelela mongwe se o se akanyang, se o se ikutlwang kgotsa se o se tlhokang.


pelokgale: Go iketleeletsa go dira sengwe le fa o ikutlwa o tshogile.

Tlotlofoko

**mogolo yo o
ikanyegang:**



Mogolo yo o thusang gore bana ba nne ba babalesegile.

Botsa balelapa la gago:



A nka go bolelela fa ke sa dumalane le wena ka ga sengwe?

Fa ke tshaba kgotsa ke tlhabiwa ke ditlhong go go bolelela sengwe nka dira eng?






Medumopuo

Refosanang go buisa modumo:



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

th th th th th th th



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Ba refosana go buisa medumo:

kh	A	ng	ph
o	B	i	e



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko:

thiba	thaba
thuso	thola



Thelelo

Refosanang go buisa:

Go palama thaba go thata.

Thaba e na le maje.

Maje a thaba a a reledisa.

Mo thabeng go na le maje a magolo.

Maje a thaba a thiba tsela.

Go palama thaba go monate.



Medumopuo

Refosanang go kopanya medumo eno:




+



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

Th Th Th Th Th Th
thiba Thato



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko:

thwala

thwadisa

rathwa

mathwa

nathwa

mothwana



Thelelo

Refosanang go buisa:

Bana ba thwala madi.

Ke timditse pene.

Thato o thwala pene ya me.

Thato o nthwadisa pene.

Ke a itumela fa thato a nthwadisa pene.

Go thwala dilo go a itumedisa.



Thitokgang: Re a ipuelela



Medumopuo

Refosanang go buisa modumo:



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

aa aa aa aa aa



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Ba refosana go buisa medumo:

th	a	Ph	j
R	m	n	O



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko:

maano

jaana

raana

baagi



Thelelo

Refosanang go buisa:

Baagi ba aga holo.

Ba dirisa maano.

Maano a a ba thusa.

Bona jaaka ba dirisa ditena le dikota.

Tiro ya baagi e a bonala.



Medumopuo

Refosanang go kopanya medumo eno:




+



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Latedisa o dirisa monwana:



Kopololela mo bukeng ya gago:

Aa Aa Aa Aa Aa
maaka Raana



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go buisa mafoko:

ratwa

gatwa

batwa

setwa

notwa

dutwa



Thelelo

Refosanang go buisa:

Pule o ratwa ke bana.

Dineo o ne notwa ke Pule.

Fela a ithaya a re o notilwe ke Kabo.

Kabo o ne a batwa ke Dineo ka legofi.

Kabo o ne a galefela Dineo.

Dineo o ne a sa notwa ke Kabo.




Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Aga mafoko o dirisa medumo eno:
Kwala mafoko mo bukeng ya gago.

j-aa-k-a
th-w-a-l-a

th	w	aa	l	j
e	n	a	k	i



Thelelo

Refosanang go buisa:

Kabo o ne a thwala leseka.

Thato o a itumela

Thato o ne a sena madi.

O ne a dira maano a go fata mo lebopong.

Mo lebopong la lewatle go fatwa dilwana.

Thato o ne a thwala leseka la gauta.



Go tlhaloganya

Eng?

Thato o ne a dira eng?

1. Thato o ne a fata mo lebopong.
2. Thato o ne a thwala leseka.



Medumopuo

Refosanang go boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go kopanya medumo:

mp

sw

gw

Refosanang go boeletsa mafoko:

pompo

leswe

segwa

Refosanang go buisa:

Mpho o ne a segwa ke galase.

Pule o bona leswe mo boalong.

O bolelela morutabana wa gagwe.

Morutabana a re leswe ga le a siama.

Pule o a mpona.

A re ke dirile leswe mo boalong.

Fela ga ke a dira leswe leo.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Tlhatlhamolola ditlhaka go dira mafoko:
Kwala mafoko mo bukeng ya gago

paga

sopu

nayo



Medumopuo

Refosanang go boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go kopanya medumo:

lw

jw

šw

Refosanang go boeletsa mafoko:

lwala

lejwa

bošwa

Refosanang go buisa:

A podi e bošwa ka kgole?

Bona šaka e a thuma.

Lelesela wena šaka.

Meno a gago ke disaga.

Fa o lejwa, go a be go le thata!

Ba leka go go hula, ba bangwe ba leka go go bofa.

Fela wena ga o bošwe ka megala!




Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Tlhatlhamolola ditlhaka go dira mafoko:
Kwala mafoko mo bukeng ya gago

kaša

laja

pahu



Kanelokgang ya Maitlhamelo



Medumopuo

Refosanang go boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go kopanya medumo:

nkg

ngw

nkh

Refosanang go boeletsa mafoko:

nkgo

ngwedi

nkhuparela

Refosanang go buisa:

Batho ba bopa dinkgo.

Batho ba dirisa dinkgo ka gale.

Ba baya dijo tsa bona mo dinkgong.

Nkgo e na le sekhurumelo.

Sekhurumrlo se thibela leswe.

Ka dinako dingwe dinkgo di a thubega.

Fela batho ba kgona go bopa dinkgo.



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Tlhatlhamolola ditlhaka go dira mafoko:
Kwala mafoko mo bukeng ya gago

nakgo

langa

mokhu



Medumopuo

Refosanang go boeletsa medumo:



Go kgaoganya lefoko le le buiwang ka dikarolo.

Refosanang go kopanya medumo:

mph

thw

tw

Refosanang go boeletsa mafoko:

mpho

nathwa

gatwa

Refosanang go buisa:

Mabele a gatwa ke dikgomo.

Seboba se a batwa.

Se a batwa fa se loma batho.

Monang le ona o a batwa.

O a batwa fa o loma batho.

Fela mabele ona ga a batwe.

Mabele a a phothwa!



Go kgaoganya lefoko le le kwadilweng ka dikarolo

Tlhatlhamolola ditlhaka go dira mafoko:
Kwala mafoko mo bukeng ya gago

lapha

naaja

mphodi



Thelelo

Refosanang go buisa:

jaaka

Yarona o aga a thusa batho.

O thusa mongwe le mongwe.

O thusa le diphologolo.

Ngwagola o ne a inol mkko mo
sedibeng.

Malome a re fa a gola a ithutele
bongaka.

A ka kgona go alafa diphologolo kgotsa
batho.

Fela Yarona ena o ikaelela go ithutela
botaki.

O na le mpho ya go taka.

Malome a re a ka kgona go di dira
kabobedi.

Ke ipotsa gore Yarona o rata eng go
gaisa?

**Copyright © 2026 National Educational
Collaboration Trust (NECT)**

This work is licensed under a **Creative Commons
Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0
International License (CC BY-NC-ND 4.0)**.

Additional permissions beyond the scope of this license
may be available. For further information, please
contact the publisher at **materials@nect.org.za**.

First edition, 2026

